



88000 MOSTAR, Akademika Ivana Zovke 12  
tel. 036 331 993; 036 332 884 fax. 036 331 993  
ID br. 4227678100004 PDV br. 227678100004  
Račun: Raiffeisen bank: 1610200061240078

[info@revizija-kp.com](mailto:info@revizija-kp.com)

**IZVJEŠTAJ**  
*o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja*  
*za 2023.g.*  
**Nogometni klub GOŠK**  
**G a b e l a**

*Mostar, 28. III 2024. g.*

**Sadržaj:**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Odgovornost za financijske izvještaje</i>                          | <i>str. 3.</i>  |
| <i>Neovisno revizijsko mišljenje</i>                                  | <i>str. 4.</i>  |
| <i>Izvještaj o financijskom položaju 31.12.2023.g.</i>                | <i>str. 6.</i>  |
| <i>Izvještaj o dobiti/gubitku za 2023.g.</i>                          | <i>str. 7.</i>  |
| <i>Izvještaj o gotovinskom tijeku i promjenama u kapitalu</i>         | <i>str. 8.</i>  |
| <i>Zabilješke uz financijske izvještaje</i>                           | <i>str. 9.</i>  |
| <i>Mišljenje Revizora po kriterijima iz Pravilnika o licenciranju</i> | <i>str. 21.</i> |

## OSNOVNI PODACI O REVIZIJI

1. Angažirani smo da obavimo reviziju temeljnih finansijskih izvješća NK GOŠK Gabela sa 31.12.2023.g., temeljem odredbi Zakona o gospodarskim društvima i Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije BiH.
2. Reviziju je obavio revizijski tim Revizije „K&P“ d.o.o. Mostar, pod vodstvom ovlaštenog revizora Zoran Pinjuh, dipl. oec., sa certifikatom Ministarstva financija Federacije BiH br. 3070104108 od 12.5. 2022.g.
3. Revizija je obavljena u prostorijama NK GOŠK Gabela i Revizije „K&P“ d.o.o. Mostar
4. Revizija je obavljena u periodu od 16. II do 26. III 2023.g.

## ODGOVORNOST ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Temeljem Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH 15/21), Uprava je dužna osigurati da finansijski izvještaji za svaku finansijsku godinu budu pripremljeni sukladno s Međunarodnim standardima finansijskog izvješćivanja („MSFI“), koje objavljuje Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, tako da daju realnu i objektivnu sliku finansijskog stanja i rezultata poslovanja Društva za to razdoblje.

Nakon provedbe ispitivanja, Uprava opravdano očekuje da Društvo ima odgovarajuća sredstva za nastavak poslovanja u doglednoj budućnosti. Iz navedenog razloga, Uprava i dalje prihvaća načelo neprekidnosti poslovanja pri izradi finansijskih izvještaja.

Odgovornost Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvaća:

- da se odaberu i zatim dosljedno primjenjuju odgovarajuće računovodstvene politike
- da prosudbe i procjene budu razumne i oprezne
- da se primjenjuju važeći računovodstveni standardi, a svako značajnije odstupanje obznani i objasni u finansijskim izvještajima
- da se finansijski izvještaji pripremaju po načelu trajnosti poslovanja, osim ako je neprimjereno pretpostaviti da će Društvo nastaviti svoje poslovne aktivnosti

Uprava je odgovorna za vođenje ispravnih računovodstvenih evidencija, koje će u bilo koje vrijeme s prihvatljivom točnošću odražavati finansijski položaj Društva, kao i njegovu usklađenost sa zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH. Uprava je također odgovorna za čuvanje imovine Društva, te stoga i za poduzimanje razumnih mjera radi sprječavanja i otkrivanja pronevjera i ostalih nezakonitosti.

Finansijski izvještaji potpisani su od strane: Lujo Ilić, predsjednik kluba, i Marica Jovanović, -Certificirani računovođa – certifikat 4305/5 .

Predsjednik kluba:

Lujo Ilić





88000 MOSTAR, Akademika Ivana Zovke 12  
tel. 036 331 993; 036 332 884 fax. 036 331 993  
ID br. 4227678100004 PDV br. 227678100004  
Račun: Raiffeisen bank: 1610200061240078

Mostar, 28. 03 2024.g.  
br. 28-03/24-01-RV

**Nogometnom/Fudbalskom  
Savezu Bosne i Hercegovine**

**Izveštaj o reviziji finansijskih izvještaja  
„NK GOŠK“ Gabela**

**Mišljenje**

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja „NK GOŠK“ Gabela (u daljnjem tekstu "Klub"), koji se sastoje od bilance stanja na datum 31. prosinca 2023. godine, Izvještaj o prihodima u rashodima za 2023.g., izvještaja o promjenama u kapitalu i novčanih tokova za godinu koja završava na taj datum, te sažetka značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih informacija, s ciljem zadovoljenja finansijskog kriterija F.01. i sa njim pratećim kriterijima kao dodatnim informacijama, a sve za potrebe Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH u cilju licenciranja Klubova.

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju objektivno i fer, u svim materijalno značajnim stavkama, finansijski položaj Kluba na datum 31. prosinca 2023. godine, te rezultate njegovog poslovanja i njegove novčane tokove za godinu koja je tada završila, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u FBiH ili RS, Pravilnikom o licenciranju klubova za učešće u natjecanjima Premijer lige BiH i UEFA natjecanjima kao i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomeni 2. uz finansijske izvještaje.

**Osnova za mišljenje**

Izjavljujemo da smo reviziju obavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim revizorskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u paragrafu o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Neovisni smo od Kluba u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

**Ostale informacije**

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnji izvještaj, ali ne uključuju godišnje finansijske izvještaje i naš revizorski izvještaj.

Naše mišljenje o finansijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi sa našom revizijom finansijskih izvještaja, naša je odgovornost pregledati ostale informacije i u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne finansijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenim u reviziji. Ako, na osnovu posla koji smo obavili, zaključimo da postoji značajan pogrešan prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtjeva da objavimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za objaviti.

Klub je donio odluku o usvajanju finansijskih izvještaja.

Klub nema povezanih pravnih osoba koji bi zahtjevali da se radi revizija konsolidovanih finansijskih izvještaja. (prilog Izjava)

Klub u svojim poslovnim knjigama nema subjekat uključen u zakonsku strukturu grupe koji ostvaruje prihod i/ili pruža usluge i/ili stvara troškove u pogledu fudbalskih aktivnosti. (prilog Izjava)

### **Značajna neizvjesnost u vezi sa vremenski neograničenim poslovanjem**

Uprava nije utvrdila postojanje materijalno značajne neizvjesnosti koja može dovesti u pitanje vremensku neograničenost poslovanja Kluba. Na osnovu naše revizije finansijskih izvještaja, također nismo utvrdili postojanje takve materijalno značajne neizvjesnosti. Međutim, ni Uprava ni revizor ne mogu garantirati vremensku neograničenost poslovanja Kluba.

### **Kapital i Pravilo neto kapitala F.01 "C"**

Klub je na dan 01.01.2023. godine imao pozitivan neto kapital u iznosu. -17.489 KM.

Klub na dan 31.12.2023. godine ima pozitivan neto kapital u iznosu od 576.592 KM.

U odnosu na prethodni iznos neto kapitala Klub nije imao poboljšanja za 3297%.

### **Buduće finansijske informacije F.06 "B"**

Klub nema negativan kapital na datum 31.12.2023. godine.

### **Isticanje pitanja zahtjevanih po Pravilniku za licenciranje UEFA takmičenja**

#### **Naknade menadžerima**

Na dan 31.12.2023. godine Klub nema obavezu prema menadžerima .

### **Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje**

Uprava Kluba je odgovorna za sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u FBiH i za one interne kontrole za koje Uprava Kluba odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih finansijskih izvještaja, Uprava Kluba je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Kluba da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezana s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava Kluba ili namjerava likvidirati Klub ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Klub.

### **Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih finansijskih izvještaja.

*Kao sastavni dio revizije u skladu sa MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:*

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- ✓ prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizorske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola;
- ✓ stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Kluba;
- ✓ ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava;
- ✓ zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti Kluba da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Klub prekine s vremenski neograničenim poslovanjem;
- ✓ ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

### Izveštaj o zakonskim i ostalim regulatornim zahtjevima

Uprava Kluba odgovorna je za sastavljanje Izveštaja Uprave Kluba kao sastavnog dijela Godišnjeg izvještaja Kluba, te smo u obavezi izraziti mišljenje o usklađenosti Izveštaja Uprave Kluba kao sastavnog dijela Godišnjeg izvještaja Kluba sa godišnjim finansijskim izvještajima Kluba.

Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tokom revizije, Izveštaj Uprave Kluba za 2023. godinu koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja Kluba za 2023. godinu je sastavljen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Na temelju poslovanja i razumijevanja poslovanja Kluba i njegova okruženja stečenog u okviru revizije nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u Izveštaju Uprave Kluba za 2023. godinu koji je sastavni dio Godišnjeg izvještaja Kluba za 2023. godinu.

Angažirani ovlašteni revizor odgovoran za ovaj izvještaj nezavisnog revizora je Zoran Pinjuh

Ovlašteni revizor:

Zoran Pinjuh, dipl. oec



Direktor:

Marija Vučić mag. oec



Udruga NK GOŠK Gabela- Čapljina

Naziv pravnog lica

Čapljina, PODAVALA BB

Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti sportskih klubova

Djelatnost

Addiko bank d.d. Sarajevo

Naziv banke

3060270000021345

Broj računa

4227359260007

Identifikacioni broj za direktne poreze

227359260007

Identifikacioni broj za indirektne poreze

93.12

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

021

Šifra opštine

29-02-2024  
FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR  
ISPOSTAVA ČAPLJINA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

na dan 31.12.2023. godine

- u KM -

| Redni broj                    | Pozicija   | Bilješka | Oznaka za AOP | Od 01.01. do 31.12. tekuće godine | Od 01.01. do 31.12. prethodne godine |
|-------------------------------|--|----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1                             | 2  | 3        | 4             | 5                                 | 6                                    |
| <b>PRIHODI</b>                |  |          |               |                                   |                                      |
| 1.                            | Članarina  |          | 101           |                                   |                                      |
| 2.                            | Prihodi iz budžeta   |          | 102           | 1.257.000                         | 676.000                              |
| 3.                            | Humanitarni prihodi  |          | 103           | 312.273                           | 336.095                              |
| 4.                            | Prihodi od vlastite aktivnosti                             |          | 104           | 7.448                             | 87.071                               |
| 5.                            | Finansijski prihodi  |          | 105           |                                   |                                      |
| 6.                            | Ostali prihodi i dobici                                    |          | 106           | 87.009                            | 13.224                               |
| <b>A.</b>                     | <b>Ukupno prihodi (101 do 106)</b>                         |          | <b>107</b>    | <b>1.663.730</b>                  | <b>1.112.390</b>                     |
| <b>RASHODI</b>                |  |          |               |                                   |                                      |
| 1.                            | Troškovi materijala, energije i goriva                     |          | 108           | 149.183                           | 227.908                              |
| 2.                            | Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja                   |          | 109           | 551.797                           | 326.670                              |
| 3.                            | Amortizacija   |          | 110           | 13.591                            | 98                                   |
| 4.                            | Troškovi primljenih usluga                                 |          | 111           | 262.736                           | 232.232                              |
| 5.                            | Humanitarni rashodi  |          | 112           | 10.270                            | 20.482                               |
| 6.                            | Finansijski rashodi  |          | 113           | 618                               | 146                                  |
| 7.                            | Ostali rashodi i gubici                                    |          | 114           | 81.454                            | 163.189                              |
| <b>B.</b>                     | <b>Ukupno rashodi (108 do 114)</b>                         |          | <b>115</b>    | <b>1.069.649</b>                  | <b>970.725</b>                       |
| <b>C.</b>                     | <b>Višak prihoda nad rashodima (107-115)</b>               |          | <b>116</b>    | <b>594.081</b>                    | <b>141.665</b>                       |
| <b>D.</b>                     | <b>Višak rashoda nad приходima (115-107)</b>               |          | <b>117</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             |
| <b>OSTALI DOBICI I GUBICI</b> |  |          |               |                                   |                                      |
| 1.                            | Efeki promjene fer vrijednosti nefinansijske imovine (+/-) |          | 118           |                                   |                                      |
| 2.                            | Efeki promjene fer vrijednosti finansijske imovine (+/-)   |          | 119           |                                   |                                      |
| 3.                            | Ostalo (+/-)   |          | 120           |                                   |                                      |
| <b>E.</b>                     | <b>Ukupno Ostali dobici i gubici (118 do 120)</b>          |          | <b>121</b>    |                                   |                                      |
| <b>F.</b>                     | <b>Ukupni višak prihoda nad rashodima (116+-121)</b>       |          | <b>122</b>    | <b>594.081</b>                    | <b>141.665</b>                       |
| <b>G.</b>                     | <b>Ukupni višak rashoda nad приходima (117+-121)</b>       |          | <b>123</b>    |                                   |                                      |

Čapljina, 29.02.2024.

Mjesto i datum

JOVANOVIĆ (STOJA) MARICA

Certificirani računovođa

4305/5

Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
Marica (Stoja) Jovanović  
4305/5



Lujo Ilić

Direktor



Kontrolni broj: 12037975

str. 1 od 1

Udruuga NK GOŠK Gabela - Čapljina  
Naziv pravnog lica  
Čapljina, PODAVALA BB  
Sjedište i adresa pravnog lica

Djelatnosti sportskih klubova  
Djelatnost

Addiko bank d.d. Sarajevo  
Naziv banke

3060270000021345  
Broj računa

## IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA (BILANS STANJA)

na dan 31.12.2023. godine

- u KM -

| Redni broj     | Pozicija   | Bilješka | Oznaka za AOP | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine (početno stanje) |
|----------------|--|----------|---------------|---------------------|---|
| 1              | 2  | 3        | 4             | 5                   | 6                                       |
| <b>IMOVINA</b> |  |          |               |                     |   |
| A.             | Dugoročna imovina (002 do 008)                             |          | 001           | 1.052.505           | 19.684                                  |
| 1.             | Nekretnine, postrojenja i oprema                           |          | 002           | 1.052.505           | 19.684                                  |
| 2.             | Imovina s pravom korištenja                                |          | 003           |                     |   |
| 3.             | Ulaganja u investicijske nekretnine                        |          | 004           |                     |   |
| 4.             | Nematerijalna imovina                                      |          | 005           |                     |   |
| 5.             | Biološka imovina   |          | 006           |                     |   |
| 6.             | Finansijska imovina i ulaganja                             |          | 007           |                     |   |
| 7.             | Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja |          | 008           |                     |   |
| B.             | Kratkoročna imovina (010 do 015)                           |          | 009           | 89.451              | 199.576                                 |
| 1.             | Zalihe   |          | 010           |                     | 100.000                                 |
| 2.             | Dugoročna imovina namijenjena prodaji                      |          | 011           |                     |   |
| 3.             | Finansijska imovina  |          | 012           | 76.658              |   |
| 4.             | Novac i novčani ekvivalenti                                |          | 013           | 4.126               | 82.899                                  |
| 5.             | Potraživanja za plaćeni PDV                                |          | 014           | 8.667               | 16.677                                  |
| 6.             | Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja |          | 015           |                     |   |
| C.             | <b>UKUPNO IMOVINA (001+009)</b>                            |          | <b>016</b>    | <b>1.141.956</b>    | <b>219.260</b>                          |



Kontrolni broj: 1015028089

str. 1 od 2

4227359260007

Identifikacioni broj za direktne poreze

227359260007

Identifikacioni broj za indirektno poreze

29-02-2024

FINANSIJSKO/FINANCUSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR  
ISPOSTAVA ČAPLJINA

93.12

Šifra djelatnosti po KDBIH 2010

021

Šifra opštine



| Redni broj | Pozicija   | Bilješka | Oznaka za AOP | Iznos tekuće godine | Iznos prethodne godine (početno stanje) |
|------------|--|----------|---------------|---------------------|---|
| 1          | 2  | 3        | 4             | 5                   | 6                                       |
|            | <b>TRAJNI IZVORI I OBAVEZE</b>                           |          |               |                     |   |
| A.         | <b>Trajni izvori (018 do 022)</b>                        |          | <b>017</b>    | <b>576592</b>       | <b>-17.489</b>                          |
| 1.         | Trajni izvori  |          | 018           |                     |   |
| 2.         | Rezerve  |          | 019           |                     |   |
| 3.         | Revalorizacijske rezerve                                 |          | 020           |                     |   |
| 4.         | Neraspoređeni višak prihoda                              |          | 021           | 752.467             | 158.386                                 |
| 5.         | Nepokriveni višak rashoda                                |          | 022           | 175.875             | 175.875                                 |
| B.         | <b>Dugoročne obaveze (024 do 026)</b>                    |          | <b>023</b>    | <b>75.000</b>       | <b>168.000</b>                          |
| 1.         | Finansijske obaveze                                      |          | 024           | 75.000              | 168.000                                 |
| 2.         | Odgođeni prihod  |          | 025           |                     |   |
| 3.         | Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja |          | 026           |                     |   |
| C.         | <b>Kratkoročne obaveze (028 do 031)</b>                  |          | <b>027</b>    | <b>490.364</b>      | <b>68.749</b>                           |
| 1.         | Finansijske obaveze                                      |          | 028           | 490.364             | 68.749                                  |
| 4.         | Odgođeni prihod  |          | 029           |                     |   |
| 6.         | Obaveze za PDV   |          | 030           |                     |   |
| 7.         | Ostale obaveze, uključujući rezervisanja i razgraničenja |          | 031           |                     |   |
| D.         | <b>UKUPNO TRAJNI IZVORI I OBAVEZE (017+023+027)</b>      |          | <b>032</b>    | <b>1.141.956</b>    | <b>219.260</b>                          |

Čapljina, 29.02.2024.  
Mjesto i datum

**JOVANOVIĆ (STOJA) MARICA**  
Certificirani računovođa

**4305/5**  
Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
**Marica Jovanović**  
Broj: 4305/5



**Lujo Ilić**  
Direktor

Kontrolni broj: 1015028089

str. 2 od 2

Udruga NK GOŠK Gabela-Čapljina

Naziv pravnog lica

Čapljina, Podavala bb

Sjedište i adresa

4227359260007

Jedinstveni identifikacioni broj (JIB)

8/2024

Broj protokola

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA MOSTAR  
ISPOSTAVA ČAPLJINA

29-02-2024

Finansijsko-informatička agencija

Ložionička 3, 71000 Sarajevo

## BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

za period od 01.01.2023.do 31.12.2023.

Marica Jovanović

Certificirani računovođa

4305/5

Broj dozvole

063 317 174

Kontakt

*Marica Jovanović*  
Certificirani računovođa  
Broj: 4305/5



Lujó Ilić

Odgovorno lice

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi jedinstveni i ispravni.

Svi finansijski izvještaji Udruga NK GOŠK Gabela-Čapljina za obračunski period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i primjnom MSFI za MSS - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte. Prilikom prelaska na MSFI za MSS primjenjene su odredbe iz Odjeljka 35. Razlog prelaska na primjenu MSFI za MSS je ušteda na troškovima i vremenu rada. Kolona prethodna godina i kolona tekuća godina u finansijskim izvještajima sačinjene su u skladu sa MSFI za MSS. Prelazak na MSFI za MSS nije imao efekte na finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepenu dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovainoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritijeci u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodane robe (nabavna vrijednost prodane robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovodenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja.

Zalihe trgovačke robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovačke robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže.

#### Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

##### **PRIHODI**

-Ostvareni ukupan prihod u periodu 01.01.2023. do 31.12.2023. godini, iznosi: 1.663.730 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 551.340 KM ili 0,5 %.

P1 -U obračunskom periodu 2023. godine, najveći prihodi su : Prihodi iz budžeta (AOP 102), u iznosu od 1.257.000 KM, što je 75,6% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 920.905 KM ili 274 %.

Nema dodatnih objavljivanja - -

P2. -Na drugom mjestu po veličini su : Humanitarni prihodi (AOP 103), u iznosu od 312.273 KM, što je 18,8% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj prihod ima POVEĆANJE za 225.202 KM ili 258,6 %.

Nema dodatnih objavljivanja - -

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

## **RASHODI**

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2023. godini, iznose: 1.069.649 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 98.924 KM ili 10,2 %.

R1 -U obračunskom periodu 2023. godine, najveći rashodi su - Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (AOP 109), u iznosu od 551.797 KM, što je 51,6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 226.127 KM ili 68,9 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MSFI za MSS Odjeljak 5 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Bilans uspjeha

R2 -Na drugom mjestu po veličini : Troškovi primljenih usluga (AOP 111), u iznosu od: 262.736 KM, što je 24,6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 30.504 KM ili 13,1 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini su : Troškovi materijala, energije i goriva (AOP 108), od: 149.183 KM, što je 13,9% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 78.725 KM ili 34,5 %.

### Iznos i priroda pojedinih stavki bilansa stanja izuzetne veličine ili pojave

#### **DUGOROČNA IMOVINA**

0

0

A1. -Najveća NETO sadašnja vrijednost dugoročne imovine je na: Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 002) od 1.052.505 KM, što je 100% ukupne dugoročne imovine.

U odnosu na stanje početkom godine, ova sredstva imaju POVEĆANJE, za 1.032.821 KM ili 100 %.

Nema dodatnih objavljivanja

#### **KRATKOROČNA (OBRTNA) IMOVINA**

Tekuća (obrtna) sredstva na dan 31.12.2023. godine, iznose: 76.658 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2023. godine, SMANJENJE, za 23.342 KM ili 23,3%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 88.329 KM, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

#### **KAPITAL**

Ukupni kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2023. godine, iznosi: 928.342 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, POVEĆANJE za 594.081 KM ili 177,7 %.

#VRIJI

#### **OBAVEZE (ZADUŽENOST)**

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2023. godine, iznose: 565.364 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE za 328.615 KM ili 138,8 %.

#VRIJI

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

-Najveće obaveze evidentirane su na poziciji: Kratkoročne obaveze -Finansijske obaveze (AOP 028), u iznosu od: 490.364 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 421.615 KM ili 613,3 %.

-Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na poziciji: Dugoročne obaveze -Finansijske obaveze (AOP 024), u iznosu od: 75.000 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju SMANJENJE, za 93.000 KM ili 55,4 %.

### Prosječan broj zaposlenih

Prosječan broj zaposlenih u periodu 01.01.2023. do 31.12.2023. godini, na bazi sati rada je 10, a u istom periodu prošle godine bilo je 2 zaposlenih.

### Sumnjiva i sporna potraživanja

Odgovorno lice svojim potpisom i pečatom pravnog lica potvrđuje da su podaci u elektronskoj i pisanoj formi vjerodostojni i istovjetni.

Nema sumnjivih i spornih potraživanja.

Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja  
Nema finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.

Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina  
Nema obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja  
Nema dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja.

Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela  
Nema avansa i odobrenih kredita članovima uprave i nadzornih tijela.

Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima

Informacije o otkupu vlastitih dionica  
Nema otkupa vlastitih dionica.

Razlozi za odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja  
Nema odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters, positioned to the right of the company stamp.

4 2 2 7 3 5 9 2 6 0 0 0 7

Identifikacioni broj za direktne poreze

2 2 7 3 5 9 2 6 0 0 0 7

Identifikacioni broj za indirektne poreze

0 9 3 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2006

9 3 1 2

Šifra djelatnosti po KD BiH 2010

0 2 1

Šifra općine

**N.K.GOŠK Gabela-Čapljina**

Naziv pravnog lica

Djelatnosti sportskih klubova

(Djelatnost)

Čapljina, Podavala bb

Sjedište i adresa pravnog lica

Transakcijski računi (naziv banke i broj računa)

Addiko bank d.d. Sarajevo

(Banka)

3 0 6 0 2 7 0 0 0 0 0 2 1 3 4 5

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Banka)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

**IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA**

INDIREKTNA METODA za period od 01.01.2023.do 31.12.2023.godine

KM

| Red. broj | OPIS   | Bilješka | Oznaka za AOP | Oznaka za AOP | IZNOS         |                  |
|-----------|--|----------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|           |  |          |               |               | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1         | 2  | 3        | 4             | 5             | 6             | 7                |
|           | A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI   |          |               |               |               |                  |
| 1.        | Neto dobit (gubitak) za period   |          |               | 401           | 594.081       | 16.720           |
|           | Usklađivanje za:   |          |               |               |               |                  |
| 2.        | Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava  |          | +             |               | -             | -                |
| 3.        | Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava   |          | + (-)         |               | -             | -                |
| 4.        | Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava  |          | +             |               | -             | -                |
| 5.        | Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava   |          | + (-)         |               | -             | -                |
| 6.        | Usklađivanje iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava   |          | + (-)         |               | -             | -                |
| 7.        | Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika   |          | + (-)         |               | -             | -                |
| 8.        | Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti |          | + (-)         |               | -             | -                |
| 9.        | Ukupno 2 do 8  |          |               | 402           | -             | -                |
| 10.       | Smanjenje (povećanje) zaliha   |          | + (-)         |               | -             | -                |
| 11.       | Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje  |          | + (-)         |               | (76.658)      | -                |
| 12.       | Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja  |          | + (-)         |               | (8.667)       | -                |
| 13.       | Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja  |          | + (-)         |               | -             | 3.850            |
| 14.       | Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima   |          | + (-)         |               | 230.415       | 13.240           |
| 15.       | Povećanje (smanjenje) drugih obaveza   |          | + (-)         |               | 106.000       | 42.000           |
| 16.       | Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja  |          | + (-)         |               | -             | -                |
| 17.       | Ukupno 10 do 16  |          |               | 403           | 251.090       | 59.090           |
| 18.       | Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17)   |          |               | 404           | 845.171       | 75.810           |

| 1   | 2   | 3 | 4   | 5       |
|-----|---|---|-----|---------|
|     | <b>B. GOTOVINSKI TOK IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI</b>                  |   |     |         |
| 19. | <b>I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25)</b>     |   | 405 | -       |
| 20. | Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana              | + | 406 | -       |
| 21. | Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela                        | + | 407 | -       |
| 22. | Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava                       | + | 408 | -       |
| 23. | Prilivi iz osnova kamata  | + | 409 | -       |
| 24. | Prilivi iz osnova dividendi i učešća u dobiti                     | + | 410 | -       |
| 25. | Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana        | + | 411 | -       |
| 26. | <b>II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30)</b>     |   | 412 | -       |
| 27. | Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana               | - | 413 | -       |
| 28. | Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela                        | - | 414 | -       |
| 29. | Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava                       | - | 415 | -       |
| 30. | Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana         | - | 416 | -       |
| 31. | <b>Neto prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26)</b>      |   | 417 | -       |
| 32. | <b>Neto odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19)</b>       |   | 418 | -       |
|     | <b>C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>            |   |     |         |
| 33. | <b>I. Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37)</b>   |   | 419 | -       |
| 34. | Priliv iz osnova povećanja osnovnog kapitala                      | + | 420 | -       |
| 35. | Priliv iz osnova dugoročnih kredita                               | + | 421 | -       |
| 36. | Priliv iz osnova kratkoročnih kredita                             | + | 422 | -       |
| 37. | Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza       | + | 423 | -       |
| 38. | <b>II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44)</b>  |   | 424 | 966.737 |
| 39. | Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela                | - | 425 | -       |
| 40. | Odlivi iz osnova dugoročnih kredita                               | - | 426 | -       |
| 41. | Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita                             | - | 427 | -       |
| 42. | Odlivi iz osnova finansijskog lizinga                             | - | 428 | -       |
| 43. | Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi                             | - | 429 | -       |
| 44. | Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza        | - | 430 | 966.737 |
| 45. | <b>Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38)</b>    |   | 431 | -       |
| 46. | <b>Neto odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33)</b>    |   | 432 | 966.737 |
| 47. | <b>D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45)</b>                      |   | 433 | 845.171 |
| 48. | <b>E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46)</b>                       |   | 434 | 966.737 |
| 49. | <b>F. NETO PRILIVI GOTOVINE (47-48)</b>                           |   | 435 | -       |
| 50. | <b>G. NETO ODLIVI GOTOVINE (48-47)</b>                            |   | 436 | 121.566 |
| 51. | <b>H. Gotovina na početku izvještajnog perioda</b>                |   | 437 | 125.692 |
| 52. | <b>I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>   | + | 438 | -       |
| 53. | <b>J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine</b>   | - | 439 | -       |
| 54. | <b>K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53)</b> |   | 440 | 4.126   |

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Marica Jovanović; licenca br. 4305/5  
Kontakt telefon 063 317 174

CERTIFICIRANI RAČUNOVODI  
Marica Jovanović  
broj: 4305/5



DIREKTOR

Lujo Jlić





| Oznaka za AOP   | Dionički kapital i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću | 3         | 4 | 5 | 6       | 7        | DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA |   |   | 9         | 10 |
|---|---|-----------|---|---|---------|----------|--|---|---|-----------|----|
|   |   |           |   |   |         |          | Revalorizacije rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)                 | Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživi za prodaju | Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštitna gotovinskih tokova) |           |    |
| 2   | 1   | 3         | 4 | 5 | 6       | 7        | 8  | 8   | 9   | 10        |    |
| 1. Stanje na dan 31/12/2019.godine  |   | (159.154) | - | - | 175.875 | (16.721) | -  | -   | -   | -         |    |
| 2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama  |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 3. Efekti ispravka greška   |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 4. <b>Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2019.god.odnosno 01.01.2020.g. (901+902+903)</b>   |   | (159.154) | - | - | 175.875 | (16.721) | -  | -   | -   | (175.875) |    |
| 5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava                              |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 6. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju     |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 7. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije     |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 8. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha                                     |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 9. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu                                  |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka                   |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala       |   | 159.154   | - | - | -       | -        | -  | 159.154   | -   | 159.154   |    |
| 12. Stanje na dan 31/12/2020.godine   |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama   |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 14. Efekti ispravka greška  |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 15. <b>Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2020.god. odnosno 01.01.2021.g. (912+913+914)</b> |   | -         | - | - | -       | -        | -  | (159.154)   | -   | (159.154) |    |
| 16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava                             |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 17. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju    |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 18. Kursne razlike nastale provođenjem finansijskih izvještaja u drugu valutu prezentacije    |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 19. Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha                                    |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 20. Neto dobiti / gubici perioda priznati direktno u kapitalu                                 |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokriva gubitka                   |   | -         | - | - | -       | -        | -  | -   | -   | -         |    |
| 22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala       |   | -         | - | - | -       | -        | -  | 594.081   | -   | 594.081   |    |
| 23. an  |   | -         | - | - | -       | -        | -  | 141.665   | -   | 141.665   |    |
|   |   | -         | - | - | -       | -        | -  | 576.592   | -   | 576.592   |    |



**NOGOMETNI KLUB "GOŠK" GABELA - ČAPLJINA**  
**FOOTBALL CLUB "GOŠK" GABELA - ČAPLJINA**

[www.gosk.ba](http://www.gosk.ba)

**NK GOŠK GABELA - ČAPLJINA**  
PODAVALA 316, 88300 ČAPLJINA, BIH  
**ID BROJ:** 4227359260007  
**PDV BROJ:** 227359260007  
e-mail: [nklubgosk@gmail.com](mailto:nklubgosk@gmail.com)

TEL/FAX: + 387 36 821 015,  
MOB: +387 63 006 662  
GSM :+387 63 006 662  
**ADDIKO BANK d.d. SARAJEVO**  
ŽR : 3060270000021345

**Datum: 10.05.2024. godine**  
**Broj protokola: N-202/24**

**NS/FS BiH**  
**Bulevar Meše Selimovića 95**  
**71000 Sarajevo**

**IZJAVA**

Izjavljujemo da NK "GOŠK" Gabela-Čapljina nije vršio plaćanja prema zastupnicima/posrednicima igrača u toku 2023. godine.



  
(Potpis ovlaštenog lica)

**WWIN LIGA BOSNE I HERCEGOVINE**

